


HBC Lent Challenge

We would like to invite you to join us this Lent in our 4 part challenge. We would love to hear what Joy goals you set and how you chose to show love to others this Lent



40 days with Jesus

Jesus of Nazareth is by any measure the greatest teacher who has ever lived. His teaching has influenced societies for 2,000 years and continues to do so today.

This Lent we are going to spend 40 days looking at Jesus' teaching. Try and spend 5-10 minutes each day reading the passage and taking time to reflect on the questions. These will also be shared on the Daily Reading WhatsApp Group.



Let's encourage each other to grow in our relationship with Jesus this Lent and to learn from him.



Loving others



Jesus taught us to love other people as much as we love ourselves.

This Lent challenge yourself to show love to others. You could decide to write 40 cards to people who are isolated, bake once a week for neighbours, go on a family litter pick, volunteer for a local charity or anything else you can think of.



40 days of thanks

"Give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever"

Can you write down one thing you are thankful for each day during Lent? See how it encourages you.

THANK YOU



Joy goals



This has been a really difficult year for all of us. Jesus gave us life to be enjoyed. Take time this Lent to do what brings you joy.


Set yourself a joy goal - will you take a walk every day, complete a jigsaw a week, take on a craft project or grow something? You decide and enjoy all that God has given you.

40 Days with Jesus

In Mark's Gospel

Reading Plan:

17th Feb: Mark 1:1-13
18th Feb: Mark 1:14-34
19th Feb: Mark 1:35-45
20th Feb: Mark 2:1-17
21st Feb: Rest



22nd Feb: Mark 2:18-28
23rd Feb: Mark 3:1-9
24th Feb: Mark 3:20-34
25th Feb: Mark 4:1-20
26th Feb: Mark 4:21-41
27th Feb: Mark 5:1-20
28th Feb: Rest

1st Mar: Mark 5:21-43
2nd Mar: Mark 6:1-29
3rd Mar: Mark 6:30-44
4th Mar: Mark 6:45-56
5th Mar: Mark 7:1-23
6th Mar: Mark 7:24-37
7th Mar: Rest

8th Mar: Mark 8:1-13
9th Mar: Mark 8:14-26
10th Mar: Mark 8:27-38
11th Mar: Mark 9:1-13
12th Mar: Mark 9:14-32
13th Mar: Mark 9:33-50
14th Mar: Rest

15th Mar: Mark 10:1-16
16th Mar: Mark 10:17-34
17th Mar: Mark 10:35-52
18th Mar: Mark 11:1-11
19th Mar: Mark 11:12-33
20th Mar: Mark 12:1-17
21st Mar: Rest

22nd Mar: Mark 12:18-34
23rd Mar: Mark 12:35-44
24th Mar: Mark 13:1-13
25th Mar: Mark 13:14-37
26th Mar: Mark 14:1-26
27th Mar: Mark 14:27-42
28th Mar: Rest


29th Mar: Mark 14:43-65
30th Mar: Mark 14:66-72
31st Mar: Mark 15:1-20
1st April: Mark 15:21-41
2nd April: Mark 15:42-47
3rd April: Mark 16:1-20
4th April: Easter - celebrate!

Each Day think about these questions:


1. What stands out from the passage to me?
2. Is there anything I don't understand?
3. What does it tell me about Jesus?
4. How does it challenge me to be more like Jesus?
















**My loving others
goal for Lent is...**
















**My joy goal for
Lent is...**



40 Days of thanks



40 Days of thanks...



40 Days of thanks...

